

**GAUTENG DEPARTMENT OF EDUCATION
SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION**

**SESOTHO LELEME LA BOBEDI
BOEMO BO MAHARENG
(Pampiri ya Pele)**

KAROLO YA A

POTSO 1

- | | | |
|-------|---|---------|
| 1.1.1 | Tjhee | |
| 1.1.2 | Tjhee | |
| 1.1.3 | Tjhee | |
| 1.1.4 | Ee | |
| 1.1.5 | Tjhee | |
| 1.1.6 | Ee | |
| 1.1.7 | Tjhee | 7x1=(7) |
| 1.2 | Ditokelo tsa bona makgotleng a tshekelo, Mandela's children fund. | 2x2=(4) |
| 1.3 | Salvation Army, South African Council of Churches. | 2x2=(4) |
| 1.4 | Ba tseba ho iphumanela dijo, ba na le moo ba ka robalang. | 2x2=(4) |
| 1.5 | Ngwana o kgalengwa a sa le monyenyane. | 1x2=(2) |
| 1.6 | A ka o tsietsa wa sala o swabile. | 1x2=(2) |
| 1.7 | Karabo e tla tswa ho bona empa o ka lebellia: ba lonya, ba bohale, ba rata ho kgesa, ba rata ho omanyana. | 3x2=(6) |
| 1.8 | Ke le ba kgothatsang ka mora lefu la ntatae moholo. | 1x2=(2) |
| 1.9 | 1.9.1 bomampodi/ditsebi | |
| | 1.9.2 ho hlorisa | |
| | 1.9.3 ho omangwa ka tsela e hlokofatsang | |
| | 1.9.4 bana ba bo malome, rkgadi, rangwane, mmangwane | 4x1=(4) |

[35]

KAROLO YA B**POTSO 2**

- Mahloko a kotsi a se a iele setsi matsatsing ana.
- Mahloko ana a ka qojwa ka ho itlhokomela kgahlanong le ona.
- Diwate sepetlele di tletse ka batho ba tshwerweng ke mahloko ana.
- Ba bang ba bona ba tshabeha ke ho fela mmeleng
- Mahloko ana ke a kang kankere, lefu la pelo, lefu la tswekere, phamokate
- Kgohlopo e ka o thusa ho thibela malwetse a thobalano
- Dijo tse nepahetseng di thusa ka ho aha masole a mmele
- Ho tsuba ho ka baka lefu la pelo le kankere
- Batho e ka kgona ba itlhokomele ba nwe le metsi a mangata
- Tsena tsohle di ka thibelwa ka ho tlohela ho supa boloi e le sesosa.

[10]**KAROLO YA C****POTSO 3**

- 3.1 Dula, sheba, kgumama, bua, supa, bala. 4x1=(4)
- 3.2 3.2.1 Sebolelo o tla bua mokgatlong wa bana. (2)
 3.2.2 Ke shebile diketso tsa hao. (2)
 3.2.3 Ke o supa ka monwana. (2)
 3.2.4 Ntja e ile ya kgumama ha e bona monga yona. (2)
- 3.3 3.3.1 ntsho le tshweu 2x2=(4)
 3.3.2 bana>moetsi, diphahlo>moetsuwa 2x2=(4)
 3.3.3 10 (2)
 3.3.4 le (2)
- 3.4 3.4.1 mmateng>la sebaka
 3.4.2 ba thabile> la mokgwa: sekolong > la sebaka
 3.4.3 ka nako> la nako: pele sekolo se tswa > la nako 5x1=(5)
- 3.5 3.5.1 Bana ba ye ba ithute thuto ya saense
 3.5.2 Bona ba ithuta thuto ya saense
 3.5.3 Lerui. 3x2=(6)

[35]